



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U  
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2011

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 14.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)**

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 32)	<u>26 – 32</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfectsa thoho zwavhudisa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>22½ – 25½</u>  - Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfectsa thoho zwavhudzi vhukuma. -Mihumbulo ndi ya ntha, nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o diaho, a kumedzeaho.	<u>19½ – 22</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfectsa thoho. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o diaho, a kumedzeaho.	<u>16 – 19</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfectsa thoho lu fushaho. -Mihumbulo ndi ya nga misi, a i na vhudzivha. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>13 – 15½</u>  - Zwi re ngomu zwo di linganelo sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhutuman. -Mihumbulo ndi yo teaho, fhedzi i a dovholola. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>10 – 12½</u>  -Zwi re ngomu zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo sekena, hunzhi i sokou dovhola. -A hu na vhutanzi vhu fushaho ha u pulana/ mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0 – 9½</u>  - Zwi re ngomu a zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sekena, hunzhi i sokou dovhola. - U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.

<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)</b>	<b><u>10 – 12</u></b>	<b><u>8½ – 9½</u></b>	<b><u>7½ – 8</u></b>	<b><u>6 – 7</u></b>	<b><u>5 – 5½</u></b>	<b><u>4 – 4½</u></b>	<b><u>0 – 3½</u></b>
	<p>-U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone.</p> <p>-U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele.</p> <p>-Munanguludzo u savhambedzwiho/wa nthesa wa maipfi, zwo vhibva vhukuma.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothe thoho ya mafhungo.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>- U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhakhi, u kona u shumisa luambo lwa kuambele/maambele.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo vanganywa lwa vhusiki.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>-Hu na vhutanzi ha vhudzivha ha luambo.</p> <p>- Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi.</p> <p>- Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>- Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Huiwe u vhonala ha vhudzivha ha luambo zwi hone.</p> <p>-Luambo ndi lwa misi, zwiga zwa u vhala shumiswa lu fushaho.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi u a fusha.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea dza thoho ya mafhungo.</p> <p>- Hu di vha na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Vhudzivha ha luambo ho sekena.</p> <p>-Luambo a lwo ngo vhibva, na zwiga zwa u vhala huiwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone.</p> <p>-Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwi shaedza ndunzhendunzhe.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalaho naho ho di vha na u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo ngo tea.</p> <p>-Ho dala vhukhakhi, naho zwo di vhalululwa na u sedzuluswa zwi tuku.</p>	<p>- Luambo na zwiga zwa u vhala khakhea tshothe.</p> <p>- Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe.</p> <p>- Ho dalesa vhukhakhi na ndado, nahone a hu vhonali vhutanzi ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>

	<u>5 – 6</u>	<u>4½</u>	<u>4</u>	<u>3 – 3½</u>	<u>2½</u>	<u>2</u>	<u>0 – 1½</u>
<b>TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 6)</b>	-Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhedze aho kwa thoho. Vhudodombedzi vhu tokonyaho. -Mitala, dziphara zwo fhatwa lwo faranaho. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipti zwi elana na ndaela dza thoho.	-Mafhugo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe. - Mitala, dziphara zwi i a tevhelela nahone zwo vangana. -Vhulapfu ho tea.	-Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo fhathea zwavhudi. - Vhulapfu ho tea.	-Dzinwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo khakhea, zwo di khakhea huniwe, fhedzi maanea a di sala a tshi pfala. -Vhulapfu ho tea.	-Dzinwe dza dzimbuno dza ndeme dzi hone. - Mitala, dziphara zwo khakhea, fhedzi mihumbulo i sala i kha di pfala. -Vhulapfu ho tea.	- U ita a tshi bva kha thoho. -Zwi a kond a tevhela vhutala ha mafhungo. - Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha phasi. - Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	-O liana na thoho. - Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.

## KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha n̄thesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha n̄tha 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 20)	<u>16 – 20</u>  -Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala lwo rombah/o/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana tshothe, zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho ya mafhungo. -Hu na vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, tshi kumedzeaho.  -U na n̄divho yavhud̄i ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala lwo rombah/o/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo tandavhudzwa zwavhudisa, zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhud̄i. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa n̄tha vhukuma.	<u>14 – 15½</u>  -U na n̄divho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala lwo rombah/o/vhibvaho. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo tandavhudzwa zwavhudisa, zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhud̄i. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa n̄tha vhukuma.	<u>12 – 13½</u>  -U na n̄divho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhungo. -Hunzi zwi re ngomu na mihibulo zwo farana, nahone zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhud̄i. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa n̄tha vhukuma.	<u>10 – 11½</u>  -U na n̄divho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala – o di bvanyana kha thoho, fhedzi a zwi xedzi. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhud̄i. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa n̄tha vhukuma.	<u>8 – 9½</u>  -U na n̄divho ya linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala – o di bvanyana kha thoho, fhedzi a zwi xedzi. -Vhutala hawe kha u fhindula mushumo uyu vhu sumba ho sekena. -U ñwala – u a xedza vhutala, zwi ambiwaho huiwe zwi ita zwi tshi liana. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwe the zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhud̄i. -U shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa n̄tha vhukuma.	<u>6 – 7½</u>  -U na n̄divho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihibulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U ñwala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huiwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihibulo zwi ita zwi tshi liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhud̄i.	<u>0 – 5½</u>  -A hu na n̄divho ya thodea dza tshibveledzwa. -U ñwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihibulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. - A ho ngo shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.

	-O kona lwa nthesa kha u shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.			tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	tsho faranaho nahone tshi kumedzeaho. -U na muhumbulo wo linganelaho wa thōdea dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa- fhedzi hu na u taħedzwa ha zwithu zwa ndeme.	-U shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.	
<b>LUAMBO, TSHITAE LA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 10)</b>	<b><u>8 – 10</u></b>	<b><u>7 – 7½</u></b>	<b><u>6 – 6½</u></b>	<b><u>5 – 5½</u></b>	<b><u>4 – 4½</u></b>	<b><u>3 – 3½</u></b>	<b><u>0 – 2½</u></b>
	<p>- U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone kha tshibveledzwa.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea tshōthe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na redzhisitara zwo tea tshōthe-tshōthe.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudzi vhukuma, nahone nga ndila yone.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa zwavhudzi, u a vhalea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhongo.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea lu fushaho.</p> <p>-Hu na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalahonyana.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a i tei tshōthe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara na thouni zwo tea.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalahyo nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i t̄oda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho dala vhukhakhi, naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwo nwalwaho zwo vhilingana.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i t̄oda ndulamiso zwi hone, nahone a i tei ndivho.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na vha t̄anganedzaho mafhongo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhongo.</p> <p>-Ho dalesa vhukhakhi na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>

				-Vhulapfu ho todou vha vhu teaho.	-Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa.	-Zwo lapfesa/pfufhifhalesa.	-Vhulapfu – Zwo lapfesa/pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------

## KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 13)	<u>10½ – 13</u>  -Ndīvho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -Vhuriwali ho rombahō/dziaho – mugudi u fara vhutala hone-hone, ha liani na thoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana tshothe, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi	<u>9½ – 10</u>  -Ndīvho ya vhūdisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho āngalalahō ha vhutsila ha u riwala. -Vhuriwali ho rombahō/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe zwo farana, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho.	<u>8 – 9</u>  -Ndīvho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihumbulo zwo farana lu fushaho, zwiñwe zwa	<u>6½ – 7½</u>  -Ndīvho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihumbulo zwo farana lu fushaho, zwiñwe zwa	<u>5½ – 6</u>  -Ndīvho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhutala -U riwala – mugudi u liana na thoho thalutshedzo vhusekene.	<u>4 – 5</u>  -Ndīvho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhutala -U riwala – mugudi u liana na thoho thalutshedzo vhusekene. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana lwo linganelaho, zwiñwe zwa	<u>0 – 3½</u>  -A hu na ndīvho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa

	na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yothe yo teaho ya tshivhumbeo.	-Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhuđi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhuđi vhukuma.	yo teaho ya tshivhumbeo.	fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa muhumbulo u fushaho wa thodea dza tshivhumbeo.	tsho linganelaho, tshi kumedzeaho. - U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	Luambo lwa Hayani, nahon ho pulaniwa na/kana mvetomveto. -Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhuđi. - O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.
<b>LUAMBO, TSHTAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 7)</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4½</b>	<b>3½ – 4</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>0 – 2</b>
	-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u n̄wala tshibveledzwa, nahone zwo fhatwa zwavhuđi. -N̄divho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u	-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhuđi, nahone tshi a vhalea. -N̄divho ya maipfi hunzhi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa hunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.	-Tshibveledzwa tsho fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhuno. -N̄divho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.	-Tshibveledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho. -N̄divho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwi a di fusha. -Tshibveledzwa tsho di vha na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga	-Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone zwi a konda u tevhelelea. -N̄divho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tsela fhasi. -Tshibveledzwa tsho faredza vhukhakhi ho vhalaho nga	-Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwo vhilingana. -N̄divho ya maipfi i t̄oda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathihi. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelani na t̄oho. -Tshibveledzwa tsho dala vhukhakhi	

	nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	-Vhulapfu ho tea.	murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha ho teaho.	murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	tsho dala vhukhakhi, naho ho di vha na u pulāna/ sedzuluswa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	vhunzhisa, na ndado i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.
--	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)****MBUDZISO I**

(Vha songo shumisa adendamu iyi kha u maka, kha vha tou i shumisela u engedza ndivho yavho)

- 1.1
  - Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo.
  - Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.
- 1.2
  - Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitorì kana zwiwo zwo no bvelelaho.
  - Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.
  - Mafhundo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
  - Magumo a songo doweleaho nahone a fhedza tshitorì zwavhudi.
- 1.3
  - Muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.
  - Muñwali u a dzhia sia.
  - Vhudipfi na u nyanyuwa ndi zwone zwi no dzhielwa nthā.
- 1.4
  - Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu.
  - Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.
  - Muñwali u sumbedza u imelela liniwe sia.
  - Muñwali u tikedza vhukuma sia line a khou tōda li tshi tendiwa.
  - Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.
- 1.5
  - A dzhia masia mavhili a khani.
  - Mafhundo a tea u vha a tshi tanganedzea.
  - Mbuno dza u ima na u hanedzana na thoho dzi fanela u linganyiswa.
  - Muñwali ha dzhii sia.
  - Muñwali a nga tħahisa muhumbulo wawé magumoni.
- 1.6
  - Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
  - Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo ñewaho.
- 1.7
  - Muñwali a nga disa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
  - Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo ñewaho.

1.8

- Muñwali a nga ñisa zwifanyiso zwine muvhali a zwi talela a kona u ñwala maanea ngazwo.
- Afha hu nga ña mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo ñewaho.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:** 50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWIPFUFHI****MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA VHUKONANI**

Thodea:

- Vhurifhi ha vhukonani vhu na diresi nthihi.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na theshano.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na mathomele.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.

**2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

Thodea:

- I tea u vha pfufhi.
- Zwidodombedzwa zwa mabebo na duvha la lufu.
- Zwiñwe zwiga zwa ndeme zwa mufu.
- Zwidodombedzwa nga ha pfunzo na u shela mulenzhe kha u bveledzisa lushaka.
- I tea u amba tshithu nga ha mashaka a tsini e mufu a sia.

**2.3 TSHIPITSXI**

Thodea:

- Thoho.
- Theshano.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu.
- Phendelo.

## 2.4 INTHAVIYU

Thodea:

- Mbudziso kha dzi vhe pfufhi.
- Hu songo vhudziswa mbudziso mbili kana nnzhi khathihi.
- Phindulo kha i livhane na mbudziso yo ḥnewaho.
- Phindulo dzi songo lapfesa.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:** 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO 3****3.1 DAYARI**

Tshivhumbeo:

- Tshifhinga (hune tsha todea).
- Duvha.
- Nwedzi.
- Nwaha.
- Zwiitei.
- Tshifhinga.

**3.2 GARATA YA THAMBO**

Tshivhumbeo:

- Garata ya thambo ndi iñwe ndila ine ra i shumisa kha u divhadza vhathu uri vha de zwimimani zwine ra khou vha rambela khazwo.
- Dzi na madzina a vharambiwa.
- Datumu ya duvha la tshimima.
- Tshifhinga tsha u thoma.
- Fhethu hune tshimima tsha khou ya u vha hone.

**3.3 NDAELA**

Tshivhumbeo:

- Kha i vhe pfufhi.
- I tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- I tea u pfelesesa.
- Luambo lwayo lu fanelu kona u swikelela nga vhathu vhanzhi.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:**

**20**

**MARAGAGUTE:**

**100**